

1. UVOD

Finansijska tržišta postoje svugdje gdje se obavljaju finansijske transakcije, ako gledamo sa šireg aspekta posmatranja, dok sa užeg aspekta posmatranja finansijska tržišta su mjesta na kojim se trguje finansijskim instrumentima.

S razvojem moderne robne proizvodnje i kreditnog sistema kontinuirano se stvaraju i različiti oblici platnih i kreditnih instrumenata kojima se realizuju novčane obaveze i potraživanja različitih učesnika u procesu proizvodnje.

Investicione odluke preduzeća zavise od informacija koje se dobijaju sa finansijskog tržišta. Kamatna stopa je ključni parametar finansijskog tržišta. Tržište vrši kreiranje i vrednovanje finansijske aktive na osnovu prinosa i rizika finansijskog instrumenta. Prinos izražava očekivani povraćaj koji ulaganje kapitala donosi, a rizik neizvjesnost prinosa. Vlasnik kapitala odlučuje se na ulaganje sa stanovišta odnosa prema zadovaljavanju tekućih, odnosno budućih potreba. Razvojem kreditnog sistema, vlasnik umjesto da kapital troši, on može da ga stavi na raspolaganje drugom ekonomskom subjektu, koji investira u proizvodni proces. Tada kamata predstavlja za vlasnika kapitala cijenu odricanja od tekuće potrošnje, tj. štednje, ali zato za preduzetnika predstavlja cijenu nedostajuće akumulacije.

Kamatna stopa u osnovi izjednačava buduće vrijednosti novca sa sadašnjom vrijednošću.